



# maa RAMADAN

1800 100 786

BSB: 082 057 | ACC : 251 725 137

maainternational.org.au

📍 Perth Prayer Times 1445/ 2024

Donate Zakah, Food Packs,  
Fitrah and more Where Most Needed

DATE	DAY	FAJR	DHUHR	Shafi ASR	Hanafi ASR	MAGRIB	ISHA
MON 11 MAR	1	4:51	12:27	3:58	4:54	6:39	7:56
TUE 12 MAR	2	4:52	12:26	3:57	4:53	6:38	7:55
WED 13 MAR	3	4:53	12:26	3:56	4:52	6:36	7:54
THU 14 MAR	4	4:54	12:26	3:56	4:51	6:35	7:52
<b>FRI 15 MAR</b>	<b>5</b>	<b>4:54</b>	<b>12:25</b>	<b>3:55</b>	<b>4:50</b>	<b>6:34</b>	<b>7:51</b>
SAT 16 MAR	6	4:55	12:25	3:54	4:49	6:33	7:50
SUN 17 MAR	7	4:56	12:25	3:54	4:48	6:31	7:48
MON 18 MAR	8	4:57	12:25	3:53	4:47	6:30	7:47
TUE 19 MAR	9	4:58	12:24	3:52	4:46	6:29	7:46
WED 20 MAR	10	4:58	12:24	3:51	4:45	6:28	7:44
THU 21 MAR	11	4:59	12:24	3:50	4:44	6:26	7:43
<b>FRI 22 MAR</b>	<b>12</b>	<b>5:00</b>	<b>12:23</b>	<b>3:50</b>	<b>4:43</b>	<b>6:25</b>	<b>7:42</b>
SAT 23 MAR	13	5:01	12:23	3:49	4:41	6:24	7:40
SUN 24 MAR	14	5:01	12:23	3:48	4:40	6:22	7:39
MON 25 MAR	15	5:02	12:23	3:47	4:39	6:21	7:38
TUE 26 MAR	16	5:03	12:22	3:46	4:38	6:20	7:36
WED 27 MAR	17	5:04	12:22	3:46	4:37	6:19	7:35
THU 28 MAR	18	5:04	12:22	3:45	4:36	6:17	7:34
<b>FRI 29 MAR</b>	<b>19</b>	<b>5:05</b>	<b>12:21</b>	<b>3:44</b>	<b>4:35</b>	<b>6:16</b>	<b>7:32</b>
SAT 30 MAR	20	5:06	12:21	3:43	4:34	6:15	7:31
SUN 31 MAR	21	5:06	12:21	3:42	4:33	6:14	7:30
MON 1 APR	22	5:07	12:20	3:41	4:32	6:12	7:29
TUE 2 APR	23	5:08	12:20	3:40	4:31	6:11	7:27
WED 3 APR	24	5:08	12:20	3:40	4:30	6:10	7:26
THU 4 APR	25	5:09	12:20	3:39	4:29	6:08	7:25
<b>FRI 5 APR</b>	<b>26</b>	<b>5:10</b>	<b>12:19</b>	<b>3:38</b>	<b>4:27</b>	<b>6:07</b>	<b>7:24</b>
SAT 6 APR	27	5:10	12:19	3:37	4:26	6:06	7:22
SUN 7 APR	28	5:11	12:19	3:36	4:25	6:05	7:21
MON 8 APR	29	5:12	12:18	3:34	4:24	6:02	7:20
TUE 9 APR	30	5:12	12:18	3:34	4:23	6:02	7:19

\*All information is to be used as a guide only. For more accurate information, please check with your local masjid.



Give your loved ones a meaningful gift!



meals of mercy

Download the app to feed the hungry for AU\$2 per meal.

